

Kwena le Kgabo e ne e le ditsala tse di tlhwatlhwa.

Kwena o ne a nna mo nokeng.

Kgabo o ne a nna mo setlhareng go bapa le noka.



Kwena o ne a ja ditlhapi mo nokeng.

Kgabo o ne a ja maungo mo ditlhareng.



Ngwana wa ga Kwena o ne a lwala thata.


Nkokoagwe o ne a re, "O tla fodisiwa fela ke sebete sa Kgabo."





Kwena a laletsa Kgabo kwa ntlong ya gagwe mo nokeng.  
A mo tshepisa go mmelega go mo kgabaganyisa noka.





Fa Kwena e thuma, ya bolelela Kgabo ka ngwana wa yona yo o lwalang.

“O tla fodisiwa fela ke sebete sa Kgabo,” Kwena a bua ka kutlobothoko.



“O ka bo o mpoletse pele re tsamaya!” Kgabo a rialo.

“Sebete sa me se nna mo setlhareng, a re se boele,” a rialo.



Kwena a boela a thumela losing.

Kgabo a fologa mo mokokotlong wa gagwe mme a tabogela kwa godimo ga setlhare.

Kwena a leta.





Kwena a leta nako e telele, fela Kgabo a se boe.